

































USA KA LAMIAN NGA TUMONG









Si Sara gusto nga mas makasunod sa Pulong sa Kaalam (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89). Siya mihimo og tumong alang sa Kabataan ug Kabatan-onan aron mokaon og mas daghan nga mga prutas ug mga utanon. Makita ba nimo ang duha ka laray nga adunay tanan nga susama nga mga pagkaon apan sa lainlain nga pagkahan-ay?









1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

Unsa ang imong paborito nga prutas o utanon?

